

Тулалыыр эйгэ аһаҕас уруок тутулун технологической картата

Г.Ф.Николаев аатынан Бөкчөнөө орто оскуолата. Бүлүү улууһа.

Учуутал:Захарова Анастасия Николаевна.

Уруок темата:	Тулалыыр эйгэ устун айан (бөлөбүнэн оонньуу уруок)	
Кылаас:	2 кылаас	
Уруок сыала:	-тулалыыр эйгэ туһунан чинэтии	
Уруок соруктара:	1. Толкуйдуур сатабыллары чинэтии, толкуйдаабыт дьобурун санарарга үөрэтии; 2 Төрөөбүт дойдуга таптал, көрдөөн булар ньыманы туттуу; 3. Бөлөбүнэн үлэлиир үөрүйэхтэри сайыннарыы.	
Уруок тэрилэ:	презентация, тыл карточкалара, фишкалар, карта.	
Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ:		
Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ:	Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ:	Ытык өйдөбүллэри иңэрии түмүгэ:
- оонньуу быраабылатын өйдүүр; соруудахтары ырытар; соруудахтары сангаран истэн быһаарар. - соруудахтары үчүгэйдик өйдүүр, ырытар, туһанар; - сааһыгар сөп түбэхэр тиэмэлэрин хатылыыр, чинэтэр;	-үлэ араас көрүңэр сыал- сорук туруорунар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар, сыаналана үөрэнэр; -соруудах ис хоһоонун «сэрэйэр» дьобуру сайыннаран; -үлэ кэмигэр бодоруһуу сиэрин тутуһан, бииргэ үлэлиир кыахтанар; - диалог (кэпсэтии, санаа үллэстии, ыйы-	- төрөөбүт дойду өйдөбүлэ; - төрөөбүт дойдуга – сүгүрүүүү,ытыктабыл.

	<p>талаһы, о.д.а.) арааһын сатаан туһанар; - санарар тылын сааһылаан дьон иннигэр сатаан санаатын үллэстэр; -тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр.</p>	
--	--	--

Уруок тутула

Уруок түһүмэхтэрэ	Үөрэх предметин үөрэтии түмүктэрэ:	Учуутал оңорор дьайыылары	Үөрэнээччи оңорор дьайыылары
Үөрэх дьарыгар бэлэмнэнии	<p>Бэйэни салайыныы, уруокка тэринии:</p> <p>1. Бэйэ уруокка бэлэмин хонтуруолланыы;</p> <p>2.Уруок сыалын толорорго туһаайыы</p>	<p>- Бүгүммү уруокка Бөтүм оркуолатыттан алын сүһүөх учууталлара Анастасия Николаевна уонна Марина Ивановна уруок ыта кэллибит.</p> <p>- Бүгүммү уруокпут “Тулалыыр эйгэ устун айан” диэн оонньуу уруок буолуога биһиги тугу сатыырбытын, билэрбитин барытын көрдөрө сатыахпыт. Уруокпутун саҕалыаҕын.</p>	<p>- Үтүө күнүнэн!</p>
I түһүмэх. Оонньуу сабаланыыта, хамаанданан үлэ. Айылҕаны харыстаан! ситуациялар.	<p>Сорудахтары толоруу</p> <p>- Кэпсэтиигэ кыттыһар, санаатын этэр.</p>	<p>-Биһиги иһэр уубут кирдээх буоллагына тугу гынааххыт этэй?</p> <p>-Походтуу бардаххытына араас бөхтөр онно-манна ыһылла сыталлар,эһиги тугу гынаа этигитий?</p>	<p>Картанан үлэ,көрдөөһүн.</p> <p>- Бөлөбүммү үлэ быраабылатын быһаарсаллар, капитан талаллар, үлэни үллэстэллэр.</p> <p>-Бэйэлэрин билиилэрин байытарыгар дьулуһаллар.</p>

			Ситуацияны ырытар, сааһылаан кэпсиир.
II түһүмэх. Тулалыыр эйгэттэн –бэйэ оонньуута	- Атын уруокка ылбыт билиитин туһанар; - Кэпсэтиигэ кыттыһар, санаатын этэр.		- оҕолор эппиэттэрэ
III түһүмэх. Бэйэбит ис турукпут	-Оҕо уруок тиэмэтин арыһарга интэриһэ көбөр, билиэн – көрүүн баҕарар; - Таайар, сабаҕалыыр, тэңниир, ырытар дьоһура сайдар;	- Көрүн эрэ оҕолор, бу туох буолуой? Хайыырбыт буолуой? - Оччоҕо билигин хайдах үлэлиирбит буолуой? (бөлөбүнэн) - Бөлөбүнэн үлэлиир туох табыгастааҕый? (биир санааҕа кэлэбит,	Оҕолор эппиэттэрэ, сабаҕалаабыннара.

	-Доџотторун санааларын истэр, бэйэтэ эмиэ тус санаалаах кэпсэтиигэ кыттар.	кэпсэтэбит) Туох биир санааџа кэллигит?	Сабаџалааһын эппиэттэр.
IV түһүмэх. Бэргэн тыллары таай	- Билэр – көрөр дьайыыны оңорор: билиитин чопчулуур, хаңатар; Чинчийэн көрүү.	-	Чинчийэн көрөн чопчулуур
V түһүмэх. Суол бэлиэлэрин төһө билэгин?	- Билэр – көрөр дьайыыны оңорор: билиитин чопчулуур, хаңатар; Чинчийэн көрүү.	Бэлиэлэри көрөн сааһылаан кэпсиир	- Толкуйдуулар, санааларын сааһылыыллар:Оџолор сананы билбиттэрин кэпсииллэр, санааларын үллэстэллэр,
VI түһүмэх. Капитаннар күрэхтэрэ	- бэйэ- бэйэлэрин истиһэр убаастаһар үөрүйэхтэрэ сайдар; - сыаналыы, санааларын этэ үөрэнэллэр; - инники ылбыт билиитин билиңни ылбыт билиитигэр тэңниир;		-Үлэни үллэстии. -Бэйэлэрин билиилэрин байытарыгар дьулуһаллар. -Таба эппиэти эппиэттииргэ дьулуһуу. - Сабаџалааһын оноруу. - Толкуйдуулар, санааларын сааһылыыллар:

<p>VII Түмүк.</p>	<p>Уруок бүтүүтэ бэйэлэрин сыаналана үөрэнэллэр:</p> <p>Уруокка тугу билбиттэрин, сатаабыттарын эбэтэр туох табыллыбатаҕын хонтуруолланаллар.</p> <p>Түмүгү билии.Ханнык хамаанда төһө жетону ылла.</p>	<p>Уруокпут бүтэрэ чугаһаата, туох санааҕа кэллигит, тугу биллибит, туохха үөрэннибит, тугу сөбүлээтигит, туохха ыарырҕаттыгыт?</p>	<p>Оҕолор сананы билбиттэрин кэпсииллэр, санааларын үллэстэллэр,</p> <p>Уруокка туох саңаны билбитин быһаарсар, сыаналанар.</p> <p>Тугу эбии үөрэтиэхтэрин сөбүн быһаараллар, былааннаналлар</p>
--------------------------	---	---	--